

t47_interval
(TMYEUV5B3Prc8YxVhTb8wPeW5eP6p4BNv3L)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. k2_subset_1 X0 = k3_subset_1 X0 (k1_subset_1 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_interval X1 X0)) \Rightarrow (k10_interval X0 X1 = k2_interval X0 (k3_subset_1 \\ X0 (k6_interval X0 X1)) (k3_subset_1 X0 (k5_interval X0 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 (k2_interval X0 \\ (k2_subset_1 X0) (k2_subset_1 X0))) \wedge (m1_interval (k2_interval \\ X0 (k2_subset_1 X0) (k2_subset_1 X0)) X0)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. r1_tarski k1_xboole_0 X0 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_interval X1 X0)) \Leftrightarrow (\exists X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ X0)) \wedge (\exists X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 X0)) \wedge ((r1_tarski \\ X2 X3) \wedge (X1 = k2_interval X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 \\ X1) \wedge (m1_interval X1 X0)) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X2) \wedge (m1_interval X2 \\ X0))) \Rightarrow ((r1_interval X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)))\Rightarrow(m1_interval1 (k2_interval1 X0 X1 X2) X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.m1_subset_1 (k1_subset_1 X0) (k1_zfmisc_1 X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1)\wedge(m1_interval1 X1 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow((X2 = k6_interval1 X0 X1)\Leftrightarrow(\exists X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(X1 = k2_interval1 X0 X3 X2)))))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1)\wedge(m1_interval1 X1 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow((X2 = k5_interval1 X0 X1)\Leftrightarrow(\exists X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(X1 = k2_interval1 X0 X2 X3)))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.k2_subset_1 X0 = X0 \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.k1_subset_1 X0 = k1_xboole_0 \quad (12)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(r1_interval1 X0 (k10_interval1 X0 (k2_interval1 X0 (k1_subset_1 X0) (k1_subset_1 X0))) (k2_interval1 X0 (k2_subset_1 X0) (k2_subset_1 X0)))$$